



**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 1)**

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Tekanyetso ya motheo le tlaetso (Tse di rulantsweng mo sekolong) di diragadiwe ka matsatsi a mararo a kgweditharo ya ntlha, mo bekeng ya ntlha. – Letsatsi 1 go ya go 3. Tshedimosetso e, e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng go dirwa go tswalela mekhino e e itemogelwang le go tseweletsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta				
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Dipuisano tsa makgotlana/ Setlhopha Reetsa/lebelela papatso le go buisana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tiriso ya puo ya maikutlo le e e tlotlheletsang • Bogolo jwa fonto/mokwalotlanyo/ • Mofuta wa mokwalo • Ditshwantsho • Puo ya mmele 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tlhologanya Setlhangwa sa pono: jaaka papatso/ phousetara Dikgato tsa puiso Pele ga puiso (sekaseka mokwalo, ditshwantsho) Ka nako ya puiso (sekaseka diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/thatlhoba) Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puisotsenelelo • Ipepele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng • Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/mokwalotlanyo 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano: Papatso/phousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Maitlhommo • Setlhopha se se totilweng • Diponagalo tsa setlhangwa • Tiriso ya ditshwantsho, bogolo le bonnye jwa fonto • Tiriso y apuo, rejisetara, puo e e tlotlheletsang, puo ya boikakanyetsi, tshwantshanyo, tlhopho ya mafoko, tlhaloso ka botlalo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala papatso/phousetara</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya maina, ditlhopho tsa maina/ ditllogo tsa maina • Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto • Dikhutshwafatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya polelo • Maina • Matlhaodi <p>Tlotlofoko mo tirisong Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
3-4	<p>Go reetsa le go Bua Go reetsa setlhangwa se se buisiwang Tlhopho le go tshwaela ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya lentsewe • Tiriso ya segalo le lebelo • Matshwao a puiso mo puisong 	<p>Buisa setlhangwa jaaka kgangkhutshwe/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa bothokwa jaaka baanelwa/badiragatsi, poloto, boanedi, kgotlhang, lemorago, 	<p>Kwala tlhamo ya: Kanelo/ tlhaloso/ maitlhommo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Setaele sa mong sa go kwala • Tlhaloso ka botlalo • Segalo 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng Dira ka mafoko: Nyenyefatso ya maina le megatlana</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> Pulo le tswalelo <p>Puisetsogodimo e e Ipaakanyeditsweng (Kgangkhutshwe/ Padi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa dikgono tse di maleba tsa go bua jaaka segalo, modumo, lebelo, tlhagiso ya lentswe, kapodiso ya mafoko le matshwao a puiso, go buisa ka thelelo <p>Tlotla kgangkhutshwe gape jaaka e ntse kgotsa nopollo go tswa mo pading</p>	<p>maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa/dira ponelo pele ya ditragalo) <ul style="list-style-type: none"> -Lemorago/maitshetlego -Kokoanya dintlha ka ga setlhogo -Kokoanya dintlha ka ga thitokgang • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p style="text-align: center;">LE</p> <p>Go buisa le go lebelela sethangwapono kgotsa sethangwa sa mediamentsi: khathunu/ khomiki</p> <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso tsenelelo • Puo ya mmele le matsogo • Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung) • Tlhaloso ya mafoko <p>Ponelopele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya dintlhakgolo tse di di tshegetsang • Tiriso ya lethomeso go thusa momagano ya dintlha • Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo o sala morago dikgato le mokgwa wa go kwala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto, dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso, diakeronime, kutu, tlhogo, popego ya maina, mogatlana, polelotswako le polelonolo <p>Dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maemedi, matshwao a puiso, dipaka, puosebui le puopegelo, kagego ya polelo, dithuanyi, tira le tirwa <p>Tiriso e e tseneletseng ya puo: Maele le diane; phefotatso</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
<p>TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1</p> <p>TIRO YA MOLOMO</p> <p>PUISETSOGODIMO (Maduo 20).</p> <p>Barutabana ba simolola tiro e ka kgweditharo ya ntlha mme ba e feleletska ka kgweditharo ya bobedi fa maduo a rekotiwa</p>				

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go Reetsa le go Buisa Reetsa pegelo ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tiriso ya puo • Kgelekiso/segalo • Rejisetara • Matseno le bokhutlo <p>Tlhagiso ya pegelo ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Rejisetara • Kgelekiso/segalo • Tiriso ya puo ya mmele • Matseno, mmele le bokhutlo 	<p>Buisa pegelo ya lokwalodikgang/ athikele ya makasine</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thathhoba) <p>Go buisetsa go thaloganya Tekathaloganyo (pegelo ya lokwalodikgang)</p> <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso tsenelelo • Puo ya mmele le matsogo • Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, lemorago, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo pegelong) • Puo e e tsosang maikutlo • Araba dipotso <p style="text-align: center;">LE</p> <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daponagalo tsa botlhokwa tsa poko • Kagego ya ka fa gare ya leboko (dikapuo, tshwantshanyo, morumo, morethetho) • Thitokgang le molaetsa <p>Diponagalo tsa kwa ntle tsa leboko (mela, mafoko, ditemanathetho, mokwalotlanyo, dikapuo, mediriso)</p>	<p>Ditlangwa tsa Tirisano: Pegelo ya makasine/ boloko</p> <p>Diponagalo tsa tirwana le mofuta wa sethangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego, setaele, ntlhakemo ya mokwadi • Maitlhommo, setlhopho se se totilweng le bokaelo • Tlhopho ya mafoko • Kagego ya polelo, bolelele le mefuta ya dipolelo. • Melawana ya ditemana, tirisopuo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago, go kwala pegelo ya makasine/boloko.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mediriso: -go, keletso, taelo, kgonego, keletso, pego, tlwaelo</p> <p>Dira ka dipolelo</p> <p>Dipolelonolo, dipolelopate, dipolelotswako; tira le tirwa, dipaka.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane le maele</p> <p>Bokao jo bo tlhamaletseng</p> <p>Bokao jwa botshwantshi</p> <p>Poeletsomodumo (Ditumanosi)</p> <p>Mothofatso</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, matshwao a nopolo, lenalana</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TEKANYETSO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO: • Tlhamo yaTlhaloso, kanelo le maitlhamo (Maduo: 40) (Mo tsamaong ya kgweditharo.)				
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Tekatlhologanyo ya theetso (mmuisano)</p> <ul style="list-style-type: none"> Reetsa mmuisano Kwala dintlhathuto Puo le maatla Segalo Maikutlo Matseno le bokhutlo Araba dipotso <p>Tiroyamolomo: Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha setlhogu se se maleba Rulaganya tshedimotsetso gore e lomagane Supa tlotlofoko le dipopego tsa puo tse di nepagetseng Matseno le bokhutlo tse di maleba Dirisa didiriswa tsa pono, kutlopono fa go kgonagala 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka: padi/kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: Jaaka baanelwa/badiragatsi, tiro/tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlathlhaba) <p>Kwala tshosobanyo ya kgangkhutshwe/nopolo ya padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopego se se maleba Ela tlhoko babuisi ba setlhangwa, maitlhamo le bokaelo Ela tlhoko tlhopho ya mafoko Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshetsang Dirisa puo le rejiisetara sentle Dipolelo di tlhomagane le go lomagane sentle Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego e e ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo 	<p>Kwala lekwalo-ikitsiso le lekwalo-phelegetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa kagego, setaele Baamogedi ba ba tobilweng, maitlhamo le tiriso Tlhopho ya mafoko, puo ya papiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae? Popego ya polelo, bolelele le mefuta ya tsona Tlhopho ya dikarolwana tsa pono le tsa bothami <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala lekwalo-phelegetso/lekwalo la kopo le lokwaloikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa dipolelo tse di farologanang ka mefuta, bolelele le popego <p>Tsepamisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Dira ipaakanyetso-tiro Kwala setlhangwa sa nthla Boeletsa se o se kwadileng Tseleganya tlhotlha diphoso o bo o tlhagise 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelwang mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Madiritota, madirimatlhaedi, mafeledi, mafetedi, madimatswa</p> <p>Dira ka polelo: Polelwanakutu le polelwanakalaina</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; akeronimi</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> • Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Thulaganyo mofuta, setaele le ditebego • Bokao jwa botshwantshi • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 		
9-10	<p>Ditogamaano tsa go reetsa le go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go reetsa puisano ya mogala kgotsa lefelo la teletso ya megala fa gare ga morekisi le moreki • Segalo • Tiriso ya puo • Rejisetara • Dipopego tsa puo <p>Barutwana ba tlotla ka motlotlo o ba ntseng ba o reeditse</p> <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dikgono tse di maleba tsa go bua jaaka: segalo, modumo, lebelo, kapodiso le thelelo. • Barutwana ba itlhophela setlhangwa mme ba se buise mo phaposing 	<p>Buisa konteraka magareng ga morekisi le moreki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego • Tiriso ya puo • Puo ya Konteraka • Bothokwa jwa tshaeno • Tsereganyo mo mabakeng a dikgotlano. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso tsenelelo • Puo ya mmele le matsogo • Ipopole bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung) • Tlhaloso ya mafoko • Nttha le kakanyo • Bokao jo bo tlhamaletseng jwa mafoko <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Lenaane-tema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego se se maleba • Dira lethomeso go rulaganya dipolelo tse di lomaganeng. • Ela tlhoko tiriso ya lentswe le setaele • Tiriso ya segalo • Dintlhakgolo le tse di di tshegeditseng • Tiriso ya puo • Rejisetara • Thulaganyo e e lolameng ya dipolelo. • Tiriso ya makopanyi go netefatsa momagano ya dipolelo • Dirisa mefuta, bolelele le dipopego tse di farologaneng tsa dipolelo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nttha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothla diphoso le go tlhagisa <p>Kwala kitsiso, lenanetema le metsotso o latela molebo wa dikgato tsa go kwala</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Makopanyi, matlama, masupi, marui</p> <p>Dira ka polelo: Dipaka – jaanong, pheti, pheto, tlang, tsweledi</p> <p>Popego ya polelo, mefuta ya dipolelo, mefuta ya dipotso, tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso, ditlhakaina, di akeronimi, tshwaraganyo ya mafoko dikutu tsa mafoko, tlogelo, mainatswako</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong: Tirisopuo ya dikonteraka le dikwalo tsa semmuso</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> • Popego e e ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo • Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Thulaganyo mofuta, setaele le ditebego • Bokao jwa botshwantshi • Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa		

DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsa godimo • Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo • Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara 	Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ka ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Go kwala ka boithlamedi 	Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG : KGWEDITHARO YA 1

TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO: <ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa godimo (Maduo 20) Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2 GO KWALA TLHAMO: <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo Tlhaloso / kanelo/ maitlhamo (Maduo 40) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70) Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso ya dikwalo /e e seng ya dikwalo (Maduo 25) Potso 2: Setlhangwapon (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20) Potso 4: Tekanyetso ya dikwalo (Maduo 30) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe
---	--	--

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Go reeletsa go tlhaganya:</p> <p>Reetsa kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dintlhakgolo le dikakanyo tse di tshegetsang • Tiriso ya puo • Rejisetara • Araba dipotso <p>Tlotla kgang e o e reeditseng gape</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barutwana ba dira tiro ya ipaakanyetso ka go dira patlisiso • Melawana ya tlhagiso • Puo ya mmele • Matseno, mmele le bokhutlo • Tiriso ya puo 	<p>Buisa setlhangwakwalo, sk.</p> <p>Kgangkhutshwe/padi</p> <p>Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-tsenelelo • Diponagalo tsa setlhangwa, sekao, poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang, ntlhakemo ya moanedi • Ipopela bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko • Popego ya puo le setaele <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlathloba) • Sosobanya setlhangwa se se buisitsweng • Poko • Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko: maele, • dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e e kwantle ya leboko: Mela, mafoko, ditemanatheto • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokao jwa papiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Kwala setlhangwa sa tirisano: Lekwalo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopogo se se maleba • Tlhopho ya mafoko • Baaamogedi ba ba totilweng, maitlhomole bokaello • Tiriso ya makopanyi go netefatsa momagano • Tiriso ya segalo • Dintlhakgolo le tse di di tshageditseng • Tiriso ya puo le rejisetara • Dirisa mefuta, boleeele le dipopego tse di farologaneng tsa dipolelo • Tiriso ya lethomeso go rulaganya dikakanyo tse di lomaganeng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thlotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala lekwalo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thlotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Kutu, ditlhogo, megatlana, diphetogomodumo, maemedi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Mefuta ya dipolelo, Kitsokakaretso, puosebui/puopegelo, dipaka</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane le maele, Bokao jo bo Tlhamaletseng, jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Matshwao a nopolo, Dipaterone tsa mopeleto; dikhutshwafatso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tsewelediwa <ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (Maduo 20) Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi				
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Go reeletsa go tshaloganya: Kgatiso ya motlotlo o o diragadiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshalosa ditogamaano tsa dikgato tsa go reetsa Araba dipotso ka go kwala <p>Puiso e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso e e maleba ya lentsewe, segalo le lebelo Kelelhoko ya matshwao a puiso Puo ya mmele Kamano le baamogedi/ babuisi 	<p>Buisa setlhangwa, sk. Kgang-khutshwe/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo Bontsha go tshaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlego, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Buisa/lebelela setlhangwa, sk. Athikele ya lekwalodikgang/ diathikele tsa dimakasine go tshaloganya le go bona tshedimosetso Ditogamaano tsa puiso Temana ya tekathaloganyo go tswa mo buka-kgakololong</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dintlha le go tlovisa matlho Puisotsenelelo Maitlomo le babuisi/baamogedi ba ba totilweng Ipopete bokao le bokhutlo Ntlha le kakanyo Bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang Supa puo e e digelang 	<p>Kwala tlhamo: Kanelo/Tshaloso/E e sa tseyeng letlhakore/Ngangisano/</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho ya mafoko Setaele sa mong sa go kwala Tshaloso ka botlalo Kgelekiso/segalo Tiriso ya dintlhakgolo tse di di tshegetsang Tiriso ya letlhomeso go thusa momagano ya dintlha Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala tlhamo</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng Dira ka mafoko: Madiri, madiritota le Madirimatthaedi, dikutu; ditlhogo le megatlana Dira ka polelo: Dipolelotswako, kitsokakaretso, puosebui/puopegelo, tira le tirwa, tumelo le kganetso Bokao jwa mafoko: Diane la maele Matshwao a puiso le mopeleto: Matshwao a nopolo; dipaterone tsa mopeleto; dikhutshwafatso Tlotlofoko mo bokaelong Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
Barutabana ba simolola ka dikgato tsa tekanyetso mo kgweditharong 1, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe kwa bokhutlong jwa kgweditharo 2.				

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le go Bua: Go reeletsa go tlhaloganya sethangwa sa motlotlo jaaka: dipotsotherisano/ puo/go tlotla kgang Kwala dintlha ka nako ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa ka tlhoafalo <p>Dipuisano tsa makgotlana/setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya karolo mo dipuisanong tse di ka ga sethangwa se se tlotlilweng • Refosanang go bua • Amogela fa dintlha tsa gago di sa tsewa/phenyo 	<p>Buisa sethangwa, sk. Padi/kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo • Bontsha go tlhaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlego, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo • Popego e e kwantle ya leboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokao jwa papiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa <p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (dirisa sethangwa se se kwadilweng/se se bonwang jaaka dikhathunu/dikgemetšhana tsa dikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola dintlha • Tlodisa matlho • Puisotsenelelo • Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Pegelo Ditlhokego tsa kagego, setaele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baamogedi ba ba tobiweng, maitlomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko, puo ya papiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae? • Popego ya polelo, bolelele le mefuta ya tsona • Tlhopho ya dikarolwana tsa pono le tsa botlhami <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale lekwalo la semmuso</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelweng mo dibekeng tse di fetileng Dira ka mafoko: Dikutu, ditlhogo, megatlana; matlhaodi, matlama</p> <p>Dira ka polelo: Temana ya tlhaloso, temana ya matseno, temana ya bokhutlo; dipaka, popego ya polelo; mefuta ya dipolelo, polelotswako, polelopate, molokololo wa polelopate</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> Ipopete bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko Puo e e tsosang maikutlo a a rileng <p>Boeletsa popego ya tshobokanyo</p>		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA Setlhangwa sa tirisano: Maduo 20 (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse di telele) (E kwalwe pele ga teko e e lekanyeditsweng mo sekolong ya Teko ya Seetebosigo)</p>				
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Reetsa pegelo ya lokwalo dikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego Diponagalo Tiriso ya puo Segalo Rejisetara Matseno le bokhutlo <p>Tlhagiso ya pegelo ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetara Segalo Puo ya mmele <p>Matseno, mmele le bokhutlo</p>	<p>Buisa pegelo ya lokwalodikgang/makasine Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisotsenelelo Diponagalo tsa setlhangwa sk. Poloto, moanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang, molebo wa baanedi Ipopete bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang <p>Dikgato tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka / tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ga leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: Mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Bokao jwa papiso Maikutlo/moono <p>Thitokgang/morero le molaetsa</p>	<p>Ditlhangwa tse di tselele tsa tirisano Sk: Athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopogo se se maleba Ela tlhoko babuisi ba setlhangwa, maitlhomo le bokaelo Ela tlhoko tlhopho ya mafoko Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang Dirisa puo le rejisetara sentle Dipolelo di tlhomagane le go lomagana sentle Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo Dirisa dipolelo tse di farologanang ka mefuta, bolelele le popego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale Athikele ya lokwalodikgang/ makasine</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Modiriso– Modiriso- go, modiriso-taelo, modiriso-kgonego, modiriso-pego, modiriso-tlwaelo, modiriso-keletso, modiriso-kgethi, malathelwa</p> <p>Dira ka polelo: Dipolelonolo, dipolelotswako, dipolelopate, tira le tirwa, dipaka, pakapheto, pakatlang, tsewedi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele, Bokao jo bo tlhamaletseng Bokao jwa botshwantshi Poeletsomodumo ya ditumanosi Mothofatso,</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto Matshwao a nopolo, lenalana</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e lekanyeditsweng kwa sekolong) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 70) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso: (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (Maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (Maduo 20)			

DITIRO TSA TEKANYETSO TSWeledI (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO) (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
Ditirwana tsa go Reetsa le Go bua <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua 	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsa godimo Ditiro tsa tekatthaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara 	Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Tlhamo ya boithamededi 	Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BOBEDI

TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (Maduo 20) Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong jwa kgweditharo ya bobedi	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA: <ul style="list-style-type: none"> Go kwala ditlhangwa tsa tirisano: (Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe se seleele (Maduo 20) E kwalwe pele ga teko e e lekanyeditsweng kwa sekolong Ditlhangwa tsa tirisano go tswa mo kgweditharong 1 & 2	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKOA YA SEETEBOSIGO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSOBOGELo YA DITLHANGWA (MADUO 70) Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (Maduo 20)
--	---	---

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa go Reetsa le Go Bua Reetsa motshameko wa dipuisano magareng ga batho ba babedi (ka ketelelopele ya morutabana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego le tshimologo ya dikakanyo • Dirisa dikgono tsa ditherisano go fitlhelela ditumalano • Setaele sa puo <p>Puiso e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso e e maleba ya lentswe, segalo le lebelo • Tiriso ya matshwao a puiso • Puo ya mmele le matsogo • Kamano le bareetsi 	<p>Buisa sethangwa, sk. Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo. • Bontsha go tihaloganyana kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlego, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Tekatlhaloganyo ya puiso: Sethangwapono – khathunu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlhakgolo • Go tlodisa matlho go ntsha dintlha tse di tshegetsang • Dira diponelopele • Ipopela bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho • Go dira poeletso go godisa go tihaloganyana • Tlhotlheletso ya tlhopho le tlogelo ya dintlha mo bokaelong jwa sethangwa • Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e e gogelang • Seabe sa tegeniki ya ditlangwapono 	<p>Sethangwa sa tirisano Sk: Mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Lentswe la sebele le setaele • Tlhaloso e e bonagalang sentle • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Mmapa wa dikakanyo go rulaganya tomagano ya dikakanyo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Dirisa dikgato tsa go kwala mme o kwale mmuisano</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng Dira ka mafoko: Mainakgongwa le mainakgopolo, matlhaodi, matlhalosi makopanyi le mainamatswa</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo, dipaka; mefuta ya dipolelo; mefuta ya dipolelwana le dikapolelo, tira le tirwa, polelonolo, polelotswako le polelopate</p> <p>Bokao jwa mafoko: Madirimatswa, makaelagongwe, makwalotshwano, madumatshwano</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua: Reetsa le go tsaya karolo mo dipuisanong tsa porojeke. Dipotso le dikakanyo tse di lebisang kwa phopholetsong ya go kwala ditlhogo tsa porojeke (di eteletswe pele ke morutabana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka ditegeniki/ mekgwa e e nonofileng ya patlisiso e e tshegetsang setlhogo, dipotso le dikakanyo Reetsa le go kwala dintlha ka tshedimosetso mabapi le porojeke Botsa le go araba dipotso tse di mabapi le go ka tlhaloganya patlisiso e e ka dirwang 	<p>Tshedimosetso e e buisiwang mabapi le mebopo/dikwalo tse di tlhophilweng Tlhopha tshedimosetso e e maleba go tswa mo patlisisong (Tshedimosetso e tswa go morutabana/go tswa kwa legaeng la morutwana)</p> <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsasethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola, go tlodisa matlho Bopa tshwantshokgopolo Puiso ka tsenelelo Go ipopela bokao Bokao jwa mafoko Ntlhakemo ya mokwadi Ntlha le kakanyo Bokao jo bo kaiwang <p>Kwala tshupetso/bibiliokerafi ya metswedi e e dirisitsweng</p> <p>Tekatlhalonyo ya puiso le ditogamaano tsa go buisa: Ditlangwa tsa pono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola, go tlodisa matlho Tlodisa matlho o batle dintlha tsa tshegetso Dira ponelopele Ipopela bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho Go dira poeletso go godisa go tlhaloganya 	<p>Dirisa mefuta e e farologaneng ya dithulaganyo tsa kerafiki (sk: kagego ya lotso mo setshwanong sa setlhare/ semela, dikgang tse di kgomarediawang mo botong) go rulanya diphithhelelo tsa dipatlisiso tsa porojeke</p> <p>Tsepamisa maikutlo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha tshedimosetso e e maleba Dirisa mafoko a gago fa o kwala Tlhopha serulaganya-tema se se maleba le mofutakwalo o o tlhagisang. Dirisa dipopego tsa puo le tiriso tse di maleba Sethangwa sengwe le sengwe se laola tirisopuo mo porojekeng ya sona 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Mafoko a mašwa le dikapolelo go ya ka ditlhokego tsa ditlhogo tse di farologaneng.</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo, dipaka; mefuta ya dipolelo; mefuta ya dipolelwana le dikapolelo, tira le tirwa.</p> <p>Bokao jwa mafoko Bokao jo bo tlhamaletseng Bokao jwa botshwantshi, madirimatswa, makaelagongwe, puo ya tlhaletsano, puo e e seng ya semmuso, mofuta wa puo wa sethangwa.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong go ya ka mofuta wa sethangwa o o tla tlhagisiwang</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> Seabe mo tihophong le tlogelo ya bokao Seabe mo puong ya botshwantshi le e e sa tlhokeng ditsibogo Seabe sa tegeniki ya ditlhangwapono <p>Go tthaloganya tshedimose tso e e rileng mabapi le thulaganyo ya dithalo tsa kerafiki le lethomeso kgotsa tshedimose tso ya dikerafo.</p>		
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Dipuisano ka porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaedi ka ga ditlhogo Dipotso tse di kaelang Phopholetso Reetsa tshedimose tso ka ga ditlhogo Kwala dintlha Botsa dipotso Neela dikarabo Tlhaloganya ditlamorago tsa setlhogo sengwe le sengwe se se solofetsweng 	<p>Buisa setlhangwa sa dikwalo sk. terama/kgangkhutshwe/poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisa metswedi e e farologaneng go tthaloganya ditlhokego tsa setlhogo se se rileng/ dipotso tse di maleba/phopholetso le tthagiso e e tthokegang <p>Go buisa le go lebelela go tthaloganya (Ditlhangwa tsa pono le tse di kwalwang)</p> <p>Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dikakanyokgolo Go tthodisa matlho go ntsha dintlha tse di tthegetsang Puisotsenelelo Dira diponelopele Ipopela bokao jwa mafoko le dikgopolo Dikakanyokgolo le tse di di tthegetsang Tthothheletso ya tthopho le tthogelo ya dintlha mo bokaong jwa setlhangwa. Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e e gogelang Go ipopela bokao le bokhutlo jwa mokwadi <p>Sosobanya setlhangwa</p>	<p>Kwala o tsibogele setlhogo, dipotso tse di kaelang, phopholetso</p> <p>Kgwarakgwara setlhangwa o lebile diphitlhelelo (dintlha) tsa patlisiso</p> <p>Tsepamisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopego le diponagalo tse di maleba le setlhangwa Melawana ya ditemana/ ditshwantshopono Tatelano e e lolameng le tomagano ya ditemana Dikakanyokgolo le tse di tthegetsang Setaele sa mong le tiriso ya puo Tthaloso ka botlalo (ka tiriso ya mafoko/ ditshwantsho) Segalo/ maikutlo Ipaakanyo go rulaganya dikakanyo <p>Ela tthoko:</p> <p>Ditsibogelo dingwe mabapi le setlhogo, dipotso tse di kaelang kgotsa tsa phopholetso, e ka nna tsa ditlhangwapono fela (sk. Dibidio, podcast/ kgatiso morago ga kgaso, j.j.)</p> <p>Ela tthoko dintlha tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipaakanyetso ya patlisiso 	<p>Tthaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhetlsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Tse di maleba le setlhogo sa porojeke</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tse di maleba le mofuta wa setlhogo se se tthophetsweng porojeke: Dipaka, mofuta ya dipolelo, mediriso, puopegelo, puosebui, tira le tirwa</p> <p>Bokaojwamafoko:</p> <p>Jaaka e tthagisiwa ke mofuta wa setlhogo o o tthophetsweng porojeke</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tthotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
			<ul style="list-style-type: none"> Kgwarakgwara (totisa mogopolo mo sebopegong se se maleba) Tlhotlha diphoso <p>Tlhagisa porojeke e e tswileng diatla</p>	
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua:</p> <p>Tlhagiso ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetara Segalo Puo ya mmele <p>Matseno le bokhutlo</p>	<p>Go buisa le go lebelelela go tlhologanya (Ditlhagwa tsa pono le tse di kwalwang)</p> <p>Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dikakanyokgolo Go tlovisa matlho go ntsha dintlha tse di tshegetsang Puisotsenelelo Dira diponelopele Ipopela bokao jwa mafoko le dikgopolo Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang Tlhotlhetso ya tlhopho le tlogelo ya dintlha mo bokaong jwa setlhagwa Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e e gogelang Go ipopela bokao le bokhutlo jwa mokwadi <p>Sosobanya setlhagwa</p> <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ga leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Bokao jwa papiso Maikutlo/moono <p>Thitokgang/morero le molaetsa</p>	<p>Kwala tlhamo (kgotsa setlhagwa sa dijithale) se se maleba le melebo/ dikwalo tse di ithutilweng.</p> <p>Kanelo/Tlhaloso/Maitlomo/Ngangisano/B oroutshara/Papatso/Boloko</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopego se se maleba Rulaganya diteng sentle Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang Ela tlhoko melawana ya kgaoganyo ya ditemana Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo Dirisa puo le rejisetara sentle Ela tlhoko tlhopho e e siameng ya mafoko Dirisa setaele, segalo le lentswe sentle Dira ipaakanyo go rulaganya dikakanyo tse di tshwaraganeng Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhagwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo (kgotsa setlhagwa sa dijithale) se se maleba le melebo/ dikwalo tse di ithutilweng.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhetlhweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhaodi (palo, mmala, popego) maetsi, malatlhelwa, makopanyi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Temana ya tlhaloso, temana e e itlhophelwang, temana e e aroganyang</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Lefoko le le emelang polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Go tlotla kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totisa mogopolo mo dikgonong tsa go bua: segalo, kapodiso, lebelo, kutlwalo ya lentswe/ phetogo ya segalo, tebo ya matlho, kemo, puo ya matsogo le dikarolo tsa mmele • Melawana le diponagalo tsa kgang <p>Puisetsogodimo e e Ipaakanyeditsweng</p> <p>Dirisa dikgono tsa go bua tse di maleba jaaka: Segalo, selekanyo sa lentswe, lebelo, tlhagiso ya lentswe, kapodiso, kelelo (bokgeleke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemo <p>Melawana le diponagalo tsa kgang</p>	<p>Buisa setlhangwa sa dikwalo jaaka: Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka: Badiragatsi, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko: maele, puo ya botshwantshi, moribo le morumo • Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokao jwa botshwantshi • Maikutlo/moono <p>Thitokgang /morero le molaetsa</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano, sekao. imeile/lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Maitlhomo /maikaelelo • Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang • Tiriso ya puo • Rejisetara • Thulaganyo e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala imeile/lekwalo la maranyane o latela molebo wa dikgato tsa go kwala</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri, mabotsi, masupi, maemedi, matlhophi le mabadi, maakaretsi le matlhotlholodi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo</p> <p>Thulaganyo go ya ka bothokwa, temana e e khutlisang</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Lefoko le le emelang polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la potso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
<p>Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsa godimo Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara 	<p>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Tlhamo ya boitlhamedi <p>-Dikgato di le 3</p> <p>Kgato 1: Patlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa/tsela ya go kwala letlhomeso/mmapa wa dikakanyo, dintlha/tshosobanyo, tshedimosetso, mokgwa wa go kwala tshupetso/ bibliokerafi <p>Kgato 2: Go Kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipaakanyo/Go abelana dikakanyo, Setlhangwa sa ntlha Poeletso, Tseleganya, Tlhotlha diphoso <p>Kgato 3: Tlhagiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagisa setlhangwa sa bofelo ka molomo 	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 3			
<p>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Patlisiso le go kwala porojeke (Maduo 20 + 30 = 50) <p>Porojeke e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng:</p> <p>Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</p>	<p>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> TIRO YA MOLOMO (Maduo 20) Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6 	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO (Maduo 30)</p> <p>Ka tsela e e latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1 (ke pateletso): Poko (Maduo 10) Potso 2: Padi kgotsa Terama (Maduo 10) Potso 3: Kgangkhutshwe kgotsa Naane (Maduo10) 	

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 4)

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Tekatlhologanyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsibogelo e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di farologaneng Go reetsa tshedimosetso e e totobetseng Go reetsa le go itumelela ditlhogo tsa dinaane Go araba dipotso <p>Go Bua: Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <p>Tlhopha setlhogo se se maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> Rulaganya tshedimosetso ka manontlhotlho Supa tlotlofoko e e nepagetseng le dipopego tsa puo le melawana Tiriso ya puo Matseno, mmele le bokhutlo e nne tse di maleba <p>Dirisa dithusapono, dikutlopono le didiriswa dingwe tse di maleba</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka:</p> <p>Terama/Naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: Jaaka baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Bokao jwa botshwantshi Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Setlhangwa sa tirisano, sk.</p> <p>Lekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa kagego, setaele Maitlomo a baamogedi ba ba totilweng le bokaello Tlhopho ya mafoko, puopapiso, matshwao, mmala, kemedi Tlhopho ya didiriswa tsa pono le boitlhamelo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <p>Go dira ipaakanyetso-tiro</p> <ul style="list-style-type: none"> Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala lekwalo phelegetso le lekwalo-ikitsiso</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri, mafeledi, mafetedi, matswa, megatlana, popego ya madiri, makopanyi, maetsi, malatlhelwa</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Puosebui le puopegelo, polelotswako, polelopate, kgaoganyo ya dipolelo, tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Botemepedi, tiriso ya mafoko a mansi go feta selekano, tiriso ya mafoko a mabedi kgotsa go feta mo polelong, a a rayang selo se le sengwe, tiriso ya mafoko a bokao bo le bongwe mo polelong</p> <p>Puo ya ditlhopha dingwe tse di rileng, mafoko a a dirisiwang ke batho ba tiro nngwe e e rileng</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la tsiboso, potso, ditsejwana, masakana, lenalana, letlama</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
<p>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 Pampiri 1</p> <p>TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo <p>Barutabana ba simolola go lekanyetsa tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a lekanyediwa kwa bokhutlong jwa kgweditharo ya bone</p>				

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Tekatthaloganyo ya theetso (dirisa mmuisano o o gatisitsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa mmuisano • Tsaya dintlhathuto • Puo le maatla • Segalo • Moono/maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa makgotlana/ foramo/dipuisano tsa lekoko/dipuisano tsa ditlhopha</p> <p>[morutabana ke mosupatsela]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batsaya-karolo • Melawana ya dipuisano tsa makgotlhana • Thefosano • Tiriso ya puo • Dikganetsano mo dipuisanong • Matseno le bokhutlo 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka: Kinane/Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka: baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) • Go okola, go tlovisa matlho, go bopa setshwantsho sa tlhologanyo <p>Go buisa /lebelela tekatthaloganyo pono/mmediantsi, setlhangwa jaaka: kerafo/khathuni/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlovisa matlho, go ipopela setshwantsho sa dikakanyo • Puiso tsenelelo • Ipopele bokao • Bokao jwa mafoko • Ntlhakemo ya mokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bo sa tlhamalalang 	<p>Setlhangwa sa tirisano, sekao. Dikaelo le Ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Maitlhomo/maikaelelo • Rulaganya diteng (mmapa wa tlhologanyo) • Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e e tlhabosang ya ditemana go netefatsa tomagano • Tomagano ya magokaganyi • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa nttha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala setlhangwa sa tirisano [setlhangwa sa ditaelo/ dikaelo]</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota, modirisogo, leinatswako</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo, thulaganyo go ya ka bothokwa, temana ya bokhutlo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Puo e e naganelang/e e lebelelang dilo ka letlhakore le le lengwe, puo e e gobeletang, puo e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe, puo e e tsosang maikutlo a a rileng</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Dikhutshwafatso – ditlhakaina, akeronimi, tiriso ya karolo ya nttha ya lefoko, go bopa khutshwafatso, sk.mos: (boemong jwa Mosupologo)</p> <p>Tiriso ya karalo e e fa gare, karolo ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwafatso sekao: Ofentse e nna Fentse kgotsa Masego e nna Segoo</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua: Motlotlo</p> <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng. Dirisa dikgono tsa go bua tse di maleba jaaka segalo, selekayo sa modumo, lebelo, tthagiso ya lentswe, kapodiso le bokgeleke</p> <p>Morutabana ke mosupatsela</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsaya tshwetso ka maemo a a maleba le setlhogo Melawana ya go bua Puo le maatla Matshwao a mokgwa wa puo 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka: Terama/Naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Dintlha tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka: baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Tekatlhaloganyo ya puiso: (Athikele ya lekwalodikgang le makasine, go batla tshedimosetso le go tihaloganyana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola, go tlovisa matlho, go aga setshwantsho sa dikakanyo Puiso-tsenelelo Ipopete bokao Bokao jwa mafoko Ntlhakemo ya mokwadi Ntlha le kakanyo Bokao jo bo sa tthamalalang <p>Kwala tshobokanyo ya dintlha kgotsa ya temana</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano sk. Tsa botshelo jwa moswi/Lekwalo la maikano</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e e nepagetseng Maitlhomomo Dikakanyo-kgolo le tse di di tshegetsang Tiriso ya puo Rejisetara Tatelano e e lolameng ya dipolelo Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano Dirisa mefuta e e farologaneng yadipolelo, bolelele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tthotlha diphoso le go tthagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala Tsa botshelo jwa moswi/Lekwalo la maikano</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Madiri, maina le nyenyefatso ya maina, diphetogomodumo</p> <p>Dira ka polelo: Tlhaloso: Lebaka le ditlamorago</p> <p>Bokao jwa mafoko: Mafoko a a bokaobontsi, dirisa puo mo mabakeng a a kgethegileng, lefoko le le lengwe boemong jwa polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Setlhangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le senngwe se seleele] (Maduo 20) <p>E kwalwe pele ga Tlhatlhoba ya Bofelo jwa Ngwaga</p>				

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua: Poeletso	Go Buisa le Go Lebelela: Poeletso ya ditogamaano tsa go buisa le go tsibogela ditlhangwa	Go Kwala: Poeletso ya ditlhangwa tse di kwalwang Ditlhangwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano	Poeletso Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya go dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto
9-10	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10 Pampiri 2 [Teko e e lekanyediwang kwa sekolong] TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70) Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (Maduo 25) Potso 2: Setlhangwaponno (Maduo 15) Potso 3: Tshosobanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20)			

DITIRWANA TSA TLHATHOBO TSWELEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara 	Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Ditlhamo tsa boitlhamedi 	Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana ya tiriso

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4		
<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20) (Pampiri 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo Barutabana ba simolole go e diragatsa ka kgweditharo 3 go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo 4 	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (Pampiri 3) (Maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhangwa tsa tirisano (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele.) <p>E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e lekanyediwang kwa sekolong</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10:(Pampiri 2) TEKO E E LEKANYEDIWANG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70) Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo (Maduo 25) Potso 2: Setlhangwaponono (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (Maduo 20)</p>

DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG		
GARENG GA NGWAGA	DIPAMPRI TSA TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA	
TEKANYETSO KWA SEKOLONG (SBA)	DIPAMPRI TSA TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA Ditiro	
<p>Ditiro tsa Tekanyetso e e Tlhomameng di le 7 Tiro ya molomo (Puisetso-godimo go ralala Semesetara 1) e e 1 Ditiro tsa Go Kwala di le 3 Tiro ya Go Tsibogela setlhangwa e le 1 Teko ya Seetebosigo e e lekanyeditsweng kwa sekolong e le 1 Teko ya dikwalo e le 1</p>	<p>Go kwala Tlhatlhobo Pampiri 2: Go tsibogela ditlhangwa Pampiri 3: Go kwala ditlhangwa tsa tirisano</p>	<p>Tekanyetso ya Tiro ya Molomo Pampiri 1: Go tlhagisa tiro ya Boitlhamedi ya go Kwalwa ga Porojeke (Semesetareng 2)</p>